




TRANSFER OIL

Pure Fluid Attitude



Male MP | Female MP



Part no.	Description	Side A	Side B	ID	HEX	L	MAWP
D9EMA 04FA06 01	1/4 M-MP F-MP 3/8 20k 316D	1/4	3/8	2.8	3/4 19	40	20k
D9EMA 04FA09 01	1/4 M-MP F-MP 9/16 20k 316D	1/4	9/16	2.8	1 26	45	20k
D9EMA 04FA12 01	1/4 M-MP F-MP 3/4 20k 316D	1/4	3/4	2.8	1+3/8 35	51	20k
D9EMA 04FA16 01	1/4 M-MP F-MP 1 20k 316D	1/4	1.00	2.8	1+3/4 45	64	20k
D9EMA 06FA04 01	3/8 M-MP F-MP 1/4 20k 316D	3/8	1/4	2.8	5/8 16	41	20k
D9EMA 06FA06 01	3/8 M-MP F-MP 3/8 20k 316D	3/8	3/8	5.2	3/4 19	44	20k
D9EMA 06FA09 01	3/8 M-MP F-MP 9/16 20k 316D	3/8	9/16	5.2	1 26	49	20k
D9EMA 06FA12 01	3/8 M-MP F-MP 3/4 20k 316D	3/8	3/4	5.2	1+3/8 35	55	20k
D9EMA 06FA16 01	3/8 M-MP F-MP 1 20k 316D	3/8	1.00	5.2	1+3/4 45	68	20k
D9EMA 09FA04 01	9/16 M-MP F-MP 1/4 20k 316D	9/16	1/4	2.8	7/8 22	44	20k
D9EMA 09FA06 01	9/16 M-MP F-MP 3/8 20k 316D	9/16	3/8	5.2	7/8 22	47	20k
D9EMA 09FA12 01	9/16 M-MP F-MP 3/4 20k 316D	9/16	3/4	8	1+3/8 35	58	20k
D9EMA 09FA16 01	9/16 M-MP F-MP 1 20k 316D	9/16	1.00	8	1+3/4 45	71	20k
D9EMA1 2FA040 1	3/4 M-MP F-MP 1/4 20k 316D	3/4	1/4	2.8	1+3/16 30	49	20k
D9EMA1 2FA060 1	3/4 M-MP F-MP 3/8 20k 316D	3/4	3/8	5.2	1+3/16 30	52	20k
D9EMA1 2FA090 1	3/4 M-MP F-MP 9/16 20k 316D	3/4	9/16	9	1+3/16 30	57	20k
D9EMA1 2FA1601	3/4 M-MP F-MP 1 20k 316D	3/4	1.00	11	1+3/4 45	76	20k
D9EMA1 6FA040 1	1 M-MP F-MP 1/4 20k 316D	1.00	1/4	2.8	1+1/2 38	61	20k
D9EMA1 6FA060 1	1 M-MP F-MP 3/8 20k 316D	1.00	3/8	5.2	1+1/2 38	64	20k
D9EMA1 6FA090 1	1 M-MP F-MP 9/16 20k 316D	1.00	9/16	9	1+1/2 38	69	20k
D9EMA1 6FA1201	1 M-MP F-MP 3/4 20k 316D	1.00	3/4	13	1+1/2 38	75	20k

I valori e le dimensioni mostrate possono essere modificati senza preavviso per migliorare le prestazioni e l'affidabilità del prodotto.
Transfer Oil S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per imprecisioni o errori che appaiono in questa scheda tecnica.

Data documento: 28/05/2026
www.transferoil.com